



DESMOLAST HRD



DESMOLAST PRIMER AQUA 2K




DESMOLAST

B

A





ESHADESMOLAST HRD


SVOJSTVA	NOMINALNA VRIJEDNOST	METOD TESTIRANJA
Vrijeme formiranja površinske membrane	2 sata, u zavisnosti od vremenskih uslova	
Boja	Bijela / ostale boje na zahtjev	Posmatranje
Gustina	$1.10 \pm 0.05 \text{ g / cm}^3$	ASTM D-1475
Maksimalno izduženje	150%	DIN 53504
Zatezna čvrstoća	4.64 N / mm^2	DIN 53504
Tvrdoća	SHORE A: 30	ASTM D2240
Otpornost na izloženost UV zračenju i vlazi: 2000 sati ubrzanog izlaganja, koje se sastoji od sledećih ciklusa 4h izlaganja UV zračenju, na 60°C , 4h izlaganja vlazi, na 50°C	Zadržava svoja mehanička svojstva i elastičnost	
Otpornost na temperaturne promjene	-40°C do $+80^\circ \text{C}$	
Temperatura prilikom ugradnje	$+5^\circ \text{C}$ do $+40^\circ \text{C}$	

PAKOVANJE



Textil A100

UZORAK MATERIJALA



ESHADESMOLAST HRD

pakovanje _ metalna kanta od 19 kg

ESHADESMOLAST HRD je jednokomponentna hidroizolacija za horizontalne površine, bazirana na hidrofobnim poliuretanskim smolama i razređivaču. Koristi se kao završni sloj iznad ESHADESMOLAST-a, za dodatnu zaštitu. Posebno je primjenljiv na površine koje su predviđene da imaju veliko mehaničko opterećenje i intezivan saobraćaj.



PODRUČJA PRIMJENE

- ESHADESMOLAST HRD je pogodan za hidroizolaciju i kao tanki završni sloj preko poliuretanskog sloja ESHADESMOLAST u sistemima sa pojačanim zahtjevima poput:
 - Kao završni sloj preko ESHADESMOLAST-a da bi ga dodatno zaštitio i produžio mu vijek trajanja,
 - Izloženih pješačkih staza,
 - Parking prostora izloženih suncu,
 - Zahtjevnih krovnih konstrukcija (npr. stadiona).
 - Površina koje su dodatno izložene uticaju hlora i lužina poput prostora oko bazena, raznim radionicama i proizvodnim prostorima, žardinjerama, objektima u blizini mora i sl.

PRIPREMA PODLOGE

- Prije nanošenja ESHADESMOLAST HRD-a, površine moraju biti čvrste, bez rastresitih čestica i prašine, očišćene od ulja i stranih materija. Ukoliko ima čestica, očistite ih sa kompresovanim vazduhom. Izbjegavajte čišćenje podloge vodom.

NANOŠENJE

- ESHADESMOLAST HRD se nanosi hladan valjkom ili pištoljem za raspršivanje u dva do tri sloja kada se izvodi kao samostalan hidroizolacioni premaz sa ukupnom potrošnjom od $1 - 2 \text{ kg / m}^2$. Svaki novi sloj se nanosi poprečno u odnosu na prethodni, kada je ovaj suv. Vrijeme između nanošenja slojeva zavisi od uslova okoline i ono varira između 3 i 4 sata. Ne bi trebalo da prođe preko 48 sati između postavljanja dva uzastopna sloja. Kada se ESHADESMOLAST HRD nanosi kao završni i štiteći sloj na ESHADESMOLAST osnovnu poliuretansku hidroizolaciju preporučuje se potrošnja od 150 do 200 gr/m² u jednom sloju. Finalna potrošnja zavisi od hrapavosti i poroznosti površine.



Informacije, a naročito preporuke o primjeni i krajnjem upotrebi proizvoda iz ovog lista date su vjerodostojno i bazirane su na aktuelnim saznanjima proizvođača materijala i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mjesta su takve da se nikakva garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proistići na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih pismenih preporuka ili ponuđenih savjeta. Isključiva prava trećih lica moraju se poštovati. Sve primljene porudžbe su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvijek trebaju da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista, sigurnosnog tehničkog lista za željeni proizvod, čije se kopija može dobiti na zahtjev.